



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele E Reng Ka Boitshoko? — Karolo 2 · Ditemana tsa KJV le Dinomoro tsa ga Strong

KAROLO 2 · THUTO E NTSHA E E AGILWENG MO THUTONG YA MOTHEO YA BAEBELE

Bopelotelele — Thuto e e Tlhomameng ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Go lekwa ga tumelo ya lona go tlisa bopelotelele, mme bopelotelele bo tshwanetse go letlelelwa go feleletsa tiro ya bone e itekanetseng. Motheo oo o setse o beetswe rona; jaanong re tswelela pele, ka basupi ba bafofi ba boammaaruri jo bo tshwanang. Lefoko la Segerika ke hupomone (G5281, bopelotelele), go itshoka ka bopelotelele, go ema ka fa tlase ga kgatelelo; lediri ke hupomeno (G5278, go itshoka), go nna fa tlase ga mokgweleo o sa tshabe. Le fa gaufi le lone go eme makrothumia (G3115, bopelotelele jo bolelele), moya o o telesegang ka boitshoko o o emelang lobaka. Lefoko la bogologolo la Sehebera ke qavah (H6960, go leta), mme Strong a re modisa wa lone o raya go tlangwa mmogo, jaaka thapo — motho yo o letang o tlangwa mo Modimong wa gagwe. Ela tlhoko sentle kwa bopelotelele bo emeng mo Lokwalong: fa thato ya Modimo e sena go dirwa, mme pele ga tsholofetso e amogelwa. Bo taboga lobelo. Bo tshwara moya. Bo rua ditsholofetso. Bo leta, jaaka molemi a leta leungo la gagwe le le tlhwatlhwakgolo, go fitlha go tla ga Morena. Mme ga lo bo bone lo le lo esi: Dikwalo di di ruta, mme Modimo wa bopelotelele o bo naya. Go sego motho yo o itshokelang. Batla se, o se lekole.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Ke ka baka la eng re tlhoka bopelotelele, mme go solofeditswe eng ba ba itshokang?
2. Bopelotelele bo tswa kae — ke mang yo o bo nayang, mme bo ithutwa kae?
3. Bopelotelele bo tshwanetse go leta lobaka lo lo kae, le ke sebaka sefe se Morena a se tlisang mo go ba ba letang?

MOTHEO O O SETSEng O SENA O TLHOMILWE — BOPELOTELELE

MOTHEO → GO LEKWA GA TUMELO YA LONA GO DIRA BOPELOTELELE (JAKOBO 1:3).

MOTHEO → A BOPELOTELELE BO DIRE TIRO YA JONE E FELETSENG, GORE LO NNE BA BA ITEKANETSENG LE BA FELETSENG, BA SA TLHOKENG SEPE (JAKOBO 1:4).

MOTHEO → PITLAGANO E TSHOLA BOPELOTELELE + BOPELOTELELE, BOITEMOGELO + BOITEMOGELO, TSHOLOFelo (BAROMA 5:3-4).

MOTHEO → TLATSA BOITEKO KA BOPELOTELELE + TLATSA BOPELOTELELE KA BOMODIMO (2 PETERO 1:6).

THE FOUNDATION → FA KE GONE GO NA LE BOITSHOKO JWA BAITSHEPI: BAO BA BOLOKANG DITAOLO TSA MODIMO (TSHENOLO 14:12).

MOTHEO → GO SEGO MOTHO YO O ITSHOKELANG TEKOTLO: O TLA AMOGELA SERWALO SA BOTSHOLO (JAKOBO 1:12).

Karolo e ya 2 e tshomamisa boammaaruri jo bo tshwanang go tswa mo bapaking ba basha.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“**pelotelele**” — **G5281 hupomone** — go itshoka ka bopelotelele, go tshegetsatsa kgatelelo ka go se ineele le tlhoka bopelotelele, gore lo tle lo amogele tsholofetso

“**tshoka**” — **G5278 hupomeno** — go nna kwa tlase, go rwala diteko, go itshoka
Re bala go tlhalefa ba ba itshokelang

“**Bopelotelele**” — **G3115 makrothumia** — Bopelotelele bo boleele, go itshoka
go itshoka ka bopelotelele jotlhe le go bogisega ka boitshoko jotlhe ka boipelo

“**pheletso pelo**” — **G3114 makrothumeo** — go itshoka nako e telele, go nna le bopelotelele jo boleele, go itshokela ka bopelotelele

Itshokelang jaanong, bakaulengwe, go fitlha go tla ga Morena

(Megopolo a me — lela mafoko a magolo a mabedi, ka gonne a amana thata mmogo mme ga a tshwane. hupomone (G5281, bopelotelele) ke go itshokela tekanyetso e boima — lefoko la merwalo o o tshwanetseng go rwalwa. makrothumia (G3115, bopelotelele jo boleele) ke moya o o itshokelang thata — lefoko la nako e e tshwanetseng go emelwa go fitlha e fela. Jobe o bontsha se sengwe; molemi o bontsha se sele. Le Lokwalo lo baya lefoko lengwe le lengwe fa go tshwanetseng: o tlhoka hupomone mo lobelong le mo tekong, mme baja-boswa ba rua ditsholofetso ka makrothumia, ka gonne tsholofetso e diegisitswe. Modimo o tlhophile lefoko lengwe le lengwe fa a le tsentseng teng, mme tlhopho eo e re ruta gore: o tshwanetse go rwala morwalo le go emela nako go fitlha e fela.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“**Leta**” — **H6960 qavah** — go bofa mmogo, go batla, go lebelela, go leta
Ke ne ke leta MORENA ka bopelotelele

“**tsaya sebaka ka bopelotelele**” — **H2342 chul** — go tshabja, go bo o le mo botlhokong, go leta
Ikhutse mo go MORENA, mme o mo lete ka bopelotelele

“**boikanyo**” — **H3176 yachal** — go leta, go itshoka, go solofela
Le fa a ka mpolaya, ke tlaa mo tshepa fela.

“**tsholofelo**” — **H3175 yachiyl** — expectant, e e tshwanetseng go solofela
Go siame gore motho a solofele le go leta ka setu

(Megopolo ya me ka bo nna — Strong o re qavah (H6960, go leta) mo mothong wa yona e raya go bofagana mmogo, ka tsela e thapo e phothiwang ka yona; mme go tswa foo, go lebelela, le go solofela. Motho yo o letang Morena ga a kgaoganngwa nae mo go leteng — o bofegile mo go ene jaaka thapo, mme go leta ka bo gone ke bofego joo. Mme chul (H2342, go leta ka bopelotelele) e raya go dira ka bogale, jaaka mosadi yo o belegang: bangwe ba go leta ke bohutsana jo bo botlhoko, mme Modimo o sa ntse a bitsa seo bopelotelele. Ela tlhoko gape yachal (H3176, go leta, go solofela), lefoko la ga Jobe, le yachiyl (H3175, yo o solofetseng), le le tswang mo go lona: motho wa bopelotelele ke motho yo o solofetseng. Ga a lete sepe fela; o leta ENE.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

Bahebera 10:36 Lo tlhoka go tswelela ka bopelotelele lo dira go rata ga Modimo fa e le gore lo batla gore o lo direle tsotlhe tse o di lo solofeditseng. **[G5281 hupomone ■]**

LO TLHOKA BOPELOTELELE + FA LO SENTSE LO DIRA THATO YA MODIMO → LO KA BONA TSHOLOFETSO.

(Megopolo ya me — Lokwalo lo bua gore o TLHOKA bopelotelele. Ga se mokgabiso wa bannye; ke tlhokego mo go mongwe le mongwe. hupomone (G5281, bopelotelele) ke go itshoka ka bopelotelele, go tshegetsfa go na le kgatelelo. Le lemoga gore o eme kae: morago ga thato ya Modimo e dirilwe, mme pele ga tsholofetso e amogelwa. Batho ba le bantsi ba dirile thato ya Modimo mme morago ba tlogela mo go lebeleletseng — tsholofetso ga e a latlhega, e diegisitswe fela. Bopelotelele bo tsaya motho go tswa mo go direng go ya kwa go amogeleng.)

I. TABOGA KA BOPELOTELELE — TSHOLA MEWA YA LONA

A. Bahebera 12:1 Mme ka re na le batho ba ba ntseng jalo ba le bantsi ba tumelo ba ba re lebeleletseng ba le kwa ditilong tse di kwa godimo, a re apoleng sengwe le sengwe se se diang kgotsa se se re busetsang kwa morago, mme bogolo thata jang dibe tse di tshophelelang thata mo maotong a rona di bo di re digela fa fatshe; mme a re sianeng ka bopelotelele lobelo lo Modimo o lo beileng fa pele ga rona.

[G5281 hupomone ■]

BEELA BOIMA BONGWE FA THOKO + O SIANE LOBELO LOO LO BEETSWENG PELE GA RONA KA BOPELOTELELE.

(Mogopolo wa me wa botho — bopelotelele ga se go ema fela; ke go TABOGA. Lobelo lo baakantswe fa pele ga rona: ga re itlhophela tsela, mme re itlhophela go e taboga. Ga go na motho yo o tabogang a imelwa — tlosa boima jotlhe, le bolelo, mme o taboge. hupomone (G5281, bopelotelele) e tshegetsfa mo bogolong jotlhe jwa lobelo.)

B. Luke 21:19 Gonne fa lo eme ka tlhomamo, lo tlaa boloka mewa ya lona. **[G5281 hupomone ■]**

GONNE FA LO EME KA TLHOMAMO, LO TLA A BOLOKA MEWA YA LONA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — temana e khutshwane, mme e boteng thata. Mo bopelotelele jwa gago — e seng fa thoko ga jona, mme mo teng ga jona — motho o fitlhelela go nna le mowa wa gagwe. Fa o latlhegelwa ke bopelotelele, mowa o a phulediwa; fa o o boloka, o santse o tshwere mowa wa gago.)

II. KA TUMELO LE BOPELOTELELE RE RUA DITSHOLOFETSO

A. Bahebera 6:12 Mme ka o itse se se lo emetseng mo malatsing a a kwa pele, ga o kitla o lapisiwa ke go nna Mokeresete, le fa e le go tshwakgafala go tshwana le ba ba amogelang tsotlhe tse Modimo o di ba solofeditseng ka ntlha ya tumelo ya bone e e nonofileng le bopelotelele. **[G3115 makrothumia ■]**

MME KA O ITSE SE SE LO EMETSENG MO MALATSING A A KWA PELE → GA O KITLA O LAPISIWA KE GO NNA MOKERSETE, LE FA E LE GO TSHWAKGAFALA GO TSHWANA LE BA BA AMOGELANG TSOTLHE TSE MODIMO O DI BA SOLOFEDITSING KA NTLHA YA TUMELO YA BONE E E NONOFIENG LE BOPELOTELELE.

(Megopolo ya me — bopelotelele fano ke makrothumia (G3115, bopelotelele-thata), moya wa go tsaya nako e telele pele o kgopisega. Mme ela tlhoko selekanyo se: tumelo LE bopelotelele. Tumelo e tshwara tsholofetso ka thata; bopelotelele bo tshwara ka thata go fitlha e tla. Motho wa botswampe ga a na tsee tsa pedi; baja-boswa ba na le tsone tsotlhe tse pedi.)

B. Bahebera 6:15 Jalo Aberahame a leta ka bopelotelele go fitlhelela lwa bofelo Modimo o mo naya ngwana wa mosimane, ebong Isake, fela jaaka o ne o solofeditse. **[G3114 makrothumeo ■]**

A SENTSE A ITSHOKA → A BONA TSHOLOFETSO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — o Aborahame. Tsholofetso e ne e sa tla ka letsatsi le le lengwe le e neng ya bolelwa; go ne go na le MORAGO fa gare ga lefoko le go amogela, mme kgoba eo e ne e tletse ka kitsofalo e itshokelang. makrothumeo (G3114, go itshoka) — o ne a leta lobaka lo bolelele, mme o ne a e amogela. Le jaana go tla nna jalo mo mo-jang-boswa mongwe le mongwe yo o sa tlogeleng.)

C. Baroma 8:25 Mme fa re tshwanetse go nna re ikanya Modimo ka sengwe se se iseng se diragale, go re ruta go letela ka bopelotelele le ka boikanyo. **[G5281 hupomone ■]**

GO SOLOFELA SE RE SA SE BONENG → RE SE LETA KA BOPELOTELELE.

III. NNA PELOTELELE GO FITLHA GO GO TLA GA MORENA

A. Jakobe 5:7 Ke lona bagaetsho, bakaulengwe ba ba rategang, ba lo letetseng go bowa ga Morena, nnang pelotelele, jaaka molemi yo o letelang go fitlhelela letlhabula fa thobo ya gagwe ya botlhokwa e butswa. **[G3114 makrothumeo ■]**

ITSHOKELE GO FITLHA GO TLA GA MORENA + MOLEMI O LETETSE THLO E TLHWATLHWA-KGOLO YA LEFATSHE.

(Megopolo ya me — pelotelele e tshwanetse go leta go fitlha leng? Go fitlha KE GO TLA GA MORENA — ke yone sesupo. Mme leba setshwantsho: molemi ga a kgone go akofisa pula, mme o e leta, ka gonne leungo le a tlhwatlhwa. Le ya gago le ntse jalo.)

B. Jakobe 5:8 Ee nnang, pelotelele. Lo bo lo kgothale, gonne go tla ga Morena go gaufi.

[G3114 makrothumeo ■]

GO TLA GA MORENA GO ATAMETSE → NNANG LO SETSE LO NA LE BOPELOTELELE + TLHOMAMISANG DIPELO TSA LONA.

C. Jakobe 5:11 Re itse ka fa ba itumelang ka teng jaanong gonne ba ne ba le boammaruri mo go ene ka nako eo, le fa ba ne ba go bogela thata. Jobe ke sesupo sa motho yo o neng a tsweletse a ikanya Morena mo matshwenyegong; mo maitemogelong a gagwe re bona ka fa leano la Modimo le neng la felela ka bomolemo ka teng, gonne Morena o tletse bopelotlhomogi le kutlwelo-botlhoko. **[G5281 hupomone ■]**

RE BALA BA ITUMELANG BA BA ITSHOKANG + LO UTLWILE KA GA BOPELOTELELE JWA GA JOBE → MORENA O TLETSE KUTLWELOBOTLHOKO E KGOLO, LE BOPELONOMI.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mafoko a mabedi a kopana fa: itshoka ke hupomene (G5278, go itshoka), le bopelotelele jwa Jobe ke hupomone (G5281, bopelotelele) — lefoko la go tshegetsatsa, e seng lefoko la go leta. Jobe o dirile go feta go leta fela; o ne a tshegetsatsa kwa tlase ga boima jwa merwalo. Le lebelela BOKHUTLONG jwa gagwe: bao ba utlwileng ka bopelotelele jwa Jobe ba BONE bokhutlo jo Morena a bo tlisiseng, mme bokhutlo joo ke kutlwelo botlhoko le boutlwelo botlhoko jo bo bonolo. Teko e na le bokhutlo, mme bokhutlo bo senola pelo ya gagwe.)

IV. PELO EA BOITSHOKO E TSWANG KAE — DIKWALO, LE MODIMO WA BOITSHOKO

A. Baroma 15:4 Dilo tse, tse di neng di kwadilwe mo Dikwalong bogologolo di tshwanetse go re ruta bopelo-telele le go re kgothatsa, gore re tle re tlhome mogopolo kwa pele re solofetse nako ya fa Modimo o tlaa bong o fenyatsa sebe le loso. **[G5281 hupomone ■]**

DI KWADILWE PELE = DI KWADILWE GO RE RUTA → GORE KA BOPELOTELELE LE KGOMOTSO YA DIKWALO RE NNE LE TSHOLOFELO.

B. Baroma 15:5 A Modimo o o nayang bopelotelele, boiketlo, le kgothatso o lo thuse gore lo tshedisanye ka kutlwano, mongwe le mongwe mo go yo mongwe ka mokgwa wa ga Keresete. **[G5281 hupomone ■]**

MODIMO WA BOPELOTELELE LE KGO THATSO → A LO NEYE GO NNA LE MOGPOLO O O TSHWANANG MO GO YO MONGWE LE YO MONGWE.

(Megopolo ya me — motho o bona bopelotelele kae? Dikarabo tse pedi di eme mmogo: DIKWALO, le MODIMO wa bopelotelele ka boene. Dilo tse di kwadilweng bogologolo — Jobe, Aborahame, Dafita — di ne tsa kwalwa go re ruta, gore RONA re nne le tsholofelo. Mme se dikwalo di se rutang, Modimo o a se abela: o bidiwa Modimo wa bopelotelele, mme se a leng sona, o a se naya. Mo kope, o bo o batlisisa lokwalo.)

C. Bakolosa 1:11 Re rapelela gape gore lo tladiwe ka nonofo ya one e kgolo e e galalelang gore lo tle lo kgone go tswela pele le go le mathata, lo tletse boitumelo jwa Morena ka metlha yotlhe

[G5281 hupomone ■]

NONOTSHIWA KA THATA YOTLHE → GO YA BOPELOTELELE JOTLHE LE BOPELOTSHWEU KA BOITUMELO.

(Megopolo ya me a botlhoko — ela tlhoko gore thata yotlhe eo e reretswe eng. E nonotshitswe ka nonofo yotlhe, go ya ka thata ya gagwe e e galalelang — mme mokgele wa yona ga se dikai le dikgakgamatso, mme ke BOPELOTELELE JOTLHE. Bopelotelele jo bo latelang fa ke makrothumia (G3115, bopelotelele), bo tlhomilwe mmogo le hupomone (G5281, bopelotelele/go itshoka) fa go le gongwe fela — go rwala le go leta go tlhakantswe mmogo — mme ka bobedi jwa tsone GO NA LE BOITUMELO. Bopelotelele jo bo se nang boitumelo ke selo se se boima; nonofo ya gagwe e se dira gore bo itumele.)

V. LETA MORENA — BOSUPI JWA BOGOLOGOLO

A. Psalm 37:7 ↗ *read this in your Bible*

IKHUTSE MO GO MORENA + O MO LETELE KA BOPELOTELELE + O SE ITSHWENYE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mafoko a mararo mo mowa o mongwe: ikhutse, leta, se se tshwenyega. Lefoko la go ikhutsa le damam (H1826, go didimala, go nna ka homamo) — didimala fa pele ga gagwe. Mme go leta ka bopelotelele ke chul (H2342, go tshoga, go leta) — go leta mo go ka utlwalang jaaka ditlhabi tsa pelegi, mme go sa ntse go le bopelotelele. Go tshwenyega go lebile motho yo o atlegang; go ikhutsa go lebile MORENA.)

B. Psalm 40:1 ↗ *read this in your Bible*

KE ILE KE LETA MORENA KA BOPELOTELELE → O NKOBA METSE + O UTLWILE SELELO SA ME.

(Dikanyo tsa me tsa botho — lefoko la bogologolo fano ke qavah (H6960, go leta), mme mo Sehebera Dafide a bua ka gone gabedi — mo go leteng ke ne ke leta — go leta go go tsholelwang go fitlha bogare jwa gone. Strong o bolela gore modi wa lefoko o raya go bofa mmogo, jaaka logolo: mowa o o letang o bofeletswe kwa Modimo wa gagwe. Mme leba karabo: o INAMILE TLASE — Modimo o mogolo o inamiseditse tsebe ya gagwe kwa go motho yo o ne a leta.)

C. Lamentations 3:26 ↗ *read this in your Bible*

GO SIANTLE GORE MOTHO A SOLOFELE E BILE A LETE KA TIDIMALO POLOKO YA MORENA.

(Megopolo ya me — tsholofelo e fano ke yachiyl (H3175, go leta ka tebogelo), e e tswang mo go yachal (H3176, go leta, go solofela) — lefoko la ga Jobe ka sebele, jaaka moriti o tla bontsha. Tsholofelo le go leta ka tidimalo di eme mmogo, mme Lokwalo lo bitsa seo SENTLE. Poloko ya MORENA e tla mo go motho yo o letang ka tidimalo.)

MOLOMO WA BABEDI

Bahebera 10:36 Lo tlhoka go tswelela ka bopelotelele lo dira go rata ga Modimo fa e le gore lo batla gore o lo direle tsotlhe tse o di lo solofeditseng. **[G5281 hupomone ■]**

O TLHOKA BOPELOTELELE → O TLE O AMOGELE TSHOLOFETSO.

Bahebera 6:12 Mme ka o itse se se lo emetseng mo malatsing a a kwa pele, ga o kitla o lapisiwa ke go nna Mokeresete, le fa e le go tshwakgafala go tshwana le ba ba amogelang tsotlhe tse Modimo o di ba solofeditseng ka ntlha ya tumelo ya bone e e nonofileng le bopelotelele. **[G3115 makrothumia ■]**

LE FA E LE GO TSHWAKGAFALA GO TSHWANA LE BA BA AMOGELANG TSOTLHE TSE MODIMO O DI BA SOLOFEDITSENG KA NTLHA YA TUMELO YA BONE E E NONOFIENG LE BOPELOTELELE.

Bahebera 6:15 Jalo Aberahame a leta ka bopelotelele go fitlhelela lwa bofelo Modimo o mo naya ngwana wa mosimane, ebong Isake, fela jaaka o ne o solofeditse. **[G3114 makrothumeo ■]**

A SENTSE A ITSHOKA → A BONA TSHOLOFETSO.

Luke 21:19 Gonne fa lo eme ka tlhomamo, lo tlaa boloka mewa ya lona. **[G5281 hupomone ■]**

GONNE FA LO EME KA TLHOMAMO, LO TLA A BOLOKA MEWA YA LONA.

(Mogopolo wa me ka bonna — baka bapaki botlhe fa go le mmogo. Yo mongwe a re, o TLHOKA bopelotelele, gore o TSHWANETSE go AMOGELA tsholofetso. Yo mongwe a re, ka tumelo le bopelotelele ba RUA tsholofetso; le Aborahame, morago ga a sena go itshoka ka bopelotelele, o ne a FITLHELA tsholofetso. Amogela, rua, fitlhela — mafoko a mararo, boammaaruri bo le bongwe: bopelotelele le tsholofetso di golaganye, mme ga go ope yo o tsayang e le nngwe kwa ntle ga e nngwe. Mme Morena o oketsa bopaki jwa gagwe: ka bopelotelele jwa lona lo tla bo lo bolokile meya ya lona. Bopelotelele ke seatla se se tshwareleng ka thata mo se se solofeditseng ke Modimo.)

MORITI LE PHITLHELELO

Shadow Job 13:15 ↗ *read this in your Bible*

LE FA A KA NNTLA BOGALE, GA KE NA GO TLOGELA GO MO IKANYA.

Fulfillment Jakobe 5:11 Re itse ka fa ba itumelang ka teng jaanong gonne ba ne ba le boammaruri mo go ene ka nako eo, le fa ba ne ba go bogela thata. Jobe ke sesupo sa motho yo o neng a tswelletse a ikanya Morena mo matshwenyegong; mo maitemogelong a gagwe re bona ka fa leano la Modimo le neng la felela ka bomolemo ka teng, gonne Morena o tletse bopelotlhomogi le kutlwelo-botlhoko.

[G5281 hupomone ■]

LO UTLWILE KA BOPELOTELELE JWA JOBE + LO BONE BOKHUTLO JWA MORENA → MORENA O TLETSE KUTLWELOBOTLHOKO E KGOLO, LE BOPELONOMI.

(Megopolo ya me — lefoko go ikanya mo molomong wa Jobe ke yachal (H3176, go leta, go tshepa): le fa a mpolaya, ke tla nna ke mo letela, ke tla nna ke mo tshepa. Seo ke bopelotelele mo nakong e lebilweng go bogolo thata. Jobe mo bohutsaneng jwa gagwe ke moriti; Jakobe o bontsha bokao: ba ba utlwileng ka bopelotelele jwa Jobe ba BONE bokao jo Morena a bo tlisitseng, mme bokao joo bo tletse kutlwelobotlhoko le boutlwelobotlhoko jo bo bonolo. Teko e na le bokhutlo, mme kwa bokhutlong go eme Morena, mme pelo ya gagwe e bonolo mo go ba ba itshokelang.)

KWALO

II Bathesalonia 3:5 A Morena a lo gogele mo go tlhaloganyeng masaitsiweng a lorato lwa Modimo le kaga bopelotelele jo bo tswang kwa go Keresete. **[G5281 hupomone ■]**

MORENA A LAOLE DIPELO TSA LONA → MO LORATONG LWA MODIMO + MO GO LETA GA BOPELOTELELE GA KERESETE.

Jakobe 1:12 Go sego motho yo o sa ineeleng mo go direng boleo fa a lekwa, gonne e tlaa re kwa morago o tlaa amogela serwalo sa botshelo e le tuelo ya gagwe, serwalo se Modimo o se solofeditseng ba ba o ratang. **[G5278 hupomene ■]**

GO SEGO MOTHO YO O ITSHOKELANG TEKO → O TLA AMOGELA SERWALO SA BOTSHELO.

(Dikanyo tsa me tsa botlhoko — fano ke tshwetso ya sengwe le sengwe. Bopelotelele bo tlhokega thata, mme tsholofetso e ikaegile mo go bone: bo tabogela lobelo, bo rua moya, bo rua ditsholofetso, mme bo leta go fitlha kgoro ya Morena. Bo ithutwa mo Dikwalong, mme bo newa ke Modimo wa bopelotelele; bo ikhutsa mo go MORENA, mme bo utlwiwa. Motheo o ne o re teko ya tumelo ya lona e tsala bopelotelele; basupi ba bafhologa ba bua selo se se tshwanang, mme ba bontsha kafa se felelang ka teng — ga se tatlhegelo, mme ke serwalo. A Morena ka boyena a laole pelo ya lona go ya go bopelotelele joo jwa go leta: pula ya molemi e tla, go tla ga Morena go gaufi, mme fa lo tekwa lo tla amogela serwalo sa botshelo.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. Bahebera 10:36 — Lo tlhoka go tswelela ka bopelotelele lo dira go rata ga Modimo fa e le gore lo batla gore:

- a) tsena mo boikhutsong jwa gagwe
- b) go amogela tsholofetso
- c) tla rua lefatshe

2. Luka 21:19 — Fa lo eme ka tlhomamo, lo tlaa boloka ya lona:

- a) mewa
- b) dipelo
- c) megopolo

3. Bahebera 6:12 — ga o kitla o lapisiwa ke go nna Mokeresete, le fa e le go tshwakgafala go tshwana le ba ba amogelang tsotlhe tse Modimo o di ba solofeditseng ka ntlha ya tumelo ya bone e e nonofileng le bopelotelele:

- a) o ne a bona bosupi jo bo molemo
- b) a fenyana magosi
- c) go rua ditsholofetso

4. Bakaulengwe 5:7 — Bonang, molemi o letile go fitlhelela letlhabula fa thobo ya gagwe ya botlhokwa e butswa, a na le pelotelele ka yona, go fitlhelela a bona:

- a) pula ya go tlhola le ya morago
- b) pula ya pele ka tekatekano
- c) thobo ya lefatshe

5. Baroma 15:4 — Dilo tse, tse di neng di kwadilwe mo Dikwalong bogologolo di tshwanetse go re ruta bopelo-telele le go re kgothatsa, gore re tle re tlhome mogopolo kwa pele re solofetse:

- a) kagiso
- b) tumelo
- c) tsholofelo

6. Jakobo 5:11 — Lo utlwile ka bopelotelele jwa ga Jobe, mme lwa bona bofelo jwa ga Morena; gonne Morena o:

- a) yo kutlwelo botlhoko, le yo tletseng bopelotlhomogi
- b) o tletse bopelotlhomogi le kutlwelo-botlhoko
- c) bonya go galefa, le go tletseng bopelotlhomogi jo bogolo

7. Bakolose 1:11 — Lo tlhomamisiwa ka nonofo yotlhe, go ya kafa nonofong ya one e kgolo e e galalelang, gore lo tle lo nne pelotelele le go itshoka ka:

- a) tebogo
- b) bonolo
- c) boitumelo

KARABO E E SIAMENG: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-c

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

→ Kafa kgolagano e kgologolo e kopanang le e ntšha: BAO BA EMELENG OBONGWE BA TLA NNA BA NTSHA MAATLA; BA TLA SIANA, BA SE LAPE (ISAIA 40:31) — GO LETA KOO KE QAVAH (H6960, GO LETA), LEFOKO LA DAFIDE — GA JAANA E NTŠHA E RE, A RE SIANENG KA BOPELOTELELE LOBELO LO LO LO RE BAAKANTSWENG (BAHEBERE 12:1) — BAO BA LETANG BA NNA BAO BA SIANANG, BA IPAAKANYEDITSE THUTÔ YA BONE.

→ KA FA MAFOKO A NANG LE BOKAO: BOPELOTELELE JWA BAHEBERE 10:36 KE HUPOMONE (G5281, GO ITSHOKA KA BOPELOTELELE), LE BOPELOTELELE JWA BAHEBERE 6:12 KE MAKROTHUMIA (G3115, GO SE FELELWE KE PELO) — LENGWE LE TSHOLA MORWALO, LE LENGWE LE LETA NAKO E TELELE — SEKASEKA LEFOKO LEFE LE EME KAE, LE GORE KE KA NTLHA YA ENG.

KA FA E FITLHEGILENG MO GO KERESETE: JOHANE O NE A LE MOKAULENGWE WA LONA, LE MOLEKANE MO PITLAGANYONG, LE MO BOGOSING LE MO BOPELOTELELE JWA GA JESU KERESETE (TSHENOLO 1:9), MME MORENA A RE, KA GORE O BOLOKILE LEFOKO LA BOPELOTELELE JWA ME, NNA LE NNA KE TLA GO BOLOKA MO ORENG YA TEKOKO (TSHENOLO 3:10) — BOPELOTELELE BO BO GAGWE PELE BO NNA JWA RONA.

KA FA O KA BEWANG PELO YA GAGO MO GO YONA: BOPELOTELELE BO EME MO PALAMADING YA 2 PETERE 1:5-7 — OKETSA BOIKGAPO KA BOPELOTELELE, MME BOPELOTELELE KA BOMODIMO — MOGATO MONGWE LE MONGWE WA PALAMADING EO O IKAEGILE KA ONE.

Kafa go fitlhelelang bosakhutleng ka teng: FA RE BOGA, RE TLA BUSA GAPE LE ENE (2 TIMOTHEO 2:12) — GO BOGA FOO KE HUPOMENO (G5278, GO ITSHOKA) — MME GO SEGO MOTHO YO O ITSHOKELANG THAELO: GONNE FA A LEKWA, O TLA AMOGELA SERWALO SA BOTSHELO (JAKOBE 1:12).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).